

l15_waybel17

(TMa8WfyhJaiy9GEXJV913nfekTzzhwocFoX)

October 27, 2020

Let $v3_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice3 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_orders_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_waybel11 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_waybel17 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k1_waybel11 X0 (k3_waybel17 X0 X1 X2) = k12_lattice3 X0 X1 \\ & X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 X0) \wedge ((v2_lattice3 \\ & X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k12_lattice3 \\ & X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r3_orders_2 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v3_orders_2 X0) \wedge ((v4_orders_2 X0) \wedge ((v5_orders_2 \\ & X0) \wedge ((v2_lattice3 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow ((r3_orders_2 X0 X1 X2) \Rightarrow (k1_waybel11 X0 (k3_waybel17 X0 X1 \\ & X2) = X1)))) \end{aligned}$$